

Univerzitet Crne Gore

Filološki fakultet

Vijeću Filološkog fakulteta


UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primljeno 09. 01. 2025.			
Čig. broj	Broj	Prilog	Vrijednost
01	01		

**Izveštaj Komisije
za izbor dekana Filološkog fakulteta**


Na osnovu člana 64 stav 2 tačka 12 Statuta Univerziteta Crne Gore, Vijeće Filološkog fakulteta na sjedinici održanoj 26. 12. 2024. godine imenovalo je Komisiju za izbor dekana Filološkog fakulteta. Izborna komisija u doljepotpisanom sastavu razmotrila je prijave na predmetni konkurs i konstatovala sljedeće:

- Na konkurs koji je objavljen 3. 12. 2024. godine u dnevnom listu „Dan“ i u Biltenu UCG br. 625 prijavio se jedan kandidat, prof. dr Igor Lakić.
- Uvidom u konkursni materijal Komisija je ustanovila da je prijava blagovremeno pristigla i sadrži sljedeće priloge:
 - prijavu na konkurs za izbor dekana;
 - biografiju i bibliografiju kandidata;
 - odluku o izboru u zvanje;
 - ugovor o radu i
 - plan i program razvoja Filološkog fakulteta.
- Nakon analize podnesene dokumentacije, Komisija je zaključila da prijavljeni kandidat, prof. dr Igor Lakić, ispunjava sve zakonske uslove za izbor dekana i stoga predlaže Vijeću Filološkog fakulteta da usvoji ovaj Izveštaj i time omogući nastavak procedure za izbor dekana.

U Nikšiću, 9. 1. 2025. godine


Doc. dr Branka Živković, predsjednica Komisije


Prof. dr Vesna Bratić, članica Komisije


Tijana Đerić, predstavnik studenata, članica Komisije

Prof. dr Igor Lakić
Filološki fakultet
Univerzitet Crne Gore

Nikšić, 17.12.2024. godine

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Primljeno: 18. 12. 2024.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	1970/2		

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

Predmet: Prijava na konkurs za dekana Filološkog fakulteta


Poštovani,

Prijavljujem se na konkurs za dekana Filološkog fakulteta koji je objavljen u dnevnom listu „Dan“ od 3. 12. 2024. godine i u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Uz prijavu dostavljam:

- Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora;
- Ugovor o radu;
- Kratku biografiju sa bibliografijom;
- Program razvoja Filološkog fakulteta.

S poštovanjem,


Prof. dr Igor Lakić
redovni profesor Filološkog fakulteta
Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Igor Lakić

PROGRAM RAZVOJA FILOLOŠKOG FAKULTETA

Ove godine, Filološki fakultet slavi 10 godina svoga postojanja, ali pri tome ne smijemo zaboraviti tradiciju izučavanja stranih jezika na visokoškolskom nivou još od 1947. godine, kroz razne forme organizovanja.

Sedam studijskih programa na našem Fakultetu postoje kao manje-više dobro uspostavljeni programi sa dobrim kadrovima. Međutim, ostaje nekoliko činjenica koje treba imati na umu:

- smanjenje interesovanja studenata za upis na Filološki fakultet;
- za upis se sve više javljaju učenici sa lošijim opštim uspjehom u srednjoj školi;
- konkurencija u vidu privatnih fakulteta u Podgorici;
- prostorni uslovi na Fakultetu.

Kod kandidature za drugi mandat dekana, želim da se osvrnemo na moj program kad sam biran prvi put na ovu funkciju i vidimo što je od svega toga ostvareno.

U smislu jačanja pozicije Filološkog fakulteta, uz komentar na ranije planirane aktivnosti, osvrnuću se na aktivnosti koje predlažem za naredni trogodišnji period.

Promocija Fakulteta

Moj predlog je bio bolje pozicioniranje Filološkog fakulteta u javnosti kao vodeće institucije u oblasti lingvistike, književnosti, prevodilaštva, jezika struke i metodike nastave stranih jezika u Crnoj Gori.

U cilju promovisanja studijskih programa Filološkog fakulteta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

AKTIVNOST	OSTVARENO
Posjeta srednjim školama	✓
Učešće na Sajmu visokog obrazovanja	✓
Kreiranje Instagram profila	✓
Gostovanje u medijima	✓
Redovno informisanje preko web sajta Fakulteta	✓

Ove aktivnosti nastaviće se i u narednom periodu.

Nastava

U narednoj tabeli prikazane su predložene aktivnosti prilikom pretodnog konkursa za izbor dekana i stepen njihove ostvarenosti, nakon čega ću dati prikaz u vezi s tim na koji način su ove aktivnosti sprovedene, kako se one dalje mogu unaprijediti ubuduće, ali i koje nove aktivnosti treba da uključimo u rad Fakulteta.

AKTIVNOST	OSTVARENO
Podizanje statusa drugog stranog jezika na nivo „B“ jezika na svim studijskim programima.	
Ponovno uvođenje španskog kao drugog stranog jezika, ali i drugih jezika kada mogućnosti to budu dozvolile	✓
Razvoj studija prevodilaštva, odnosno stručnog prevođenja, posebno na trećoj godini osnovnih studija i na master nivou	✓
Reforma nastave jezika struke na svim studijskim programima Univerziteta, što je djelatnost Projekta ReFLAME čiji je nosilac Filološki fakultet	✓
Unapređenje kvaliteta nastave na Filološkom fakultetu, s naglaskom na primjenljivost stečenih znanja	

Drugi strani jezik i njegovo podizanje na nivo „B“ jezika do sada ipak nije bilo moguće, s obzirom da se čekala akreditacija, koja se nije desila. Uslov za akreditaciju je usvajanje Zakona o visokom obrazovanju, tako da možemo očekivati da će akreditacija početi tokom 2025. godine. Pretpostavljam da će ova koncepcija privući više studenata na Filološki fakultet, jer ćemo na taj način biti ispred konkurencije.

Pored španskog, veliko interesovanje je za uvođenje turskog i kineskog kao drugog stranog jezika, o čemu sam imao razgovore za Ambasadam Republike Turske i Institutom Konfučije.

Potpisan je memorandum o saradnji između Ministarstva evropskih poslova i Filološkog fakulteta vezano za obuku prevodilaca, odnosno uključivanje naših studenata prevodilaštva u radionice i proces prevođenja u Ministarstvu, što će biti izuzetno vrijedna praksa za studente. Jedan broj studenata već je pohađao nekoliko radionica, a čim se one intenziviraju, naši studenti će ih redovno pohađati kako bi unaprijedili svoja znanja.

Kad govorimo o prevodilaštvu, napravljen je novi plan prevodilačkog studija. Ideja je da on bude i jednopredmetan i dvopredmetan, u zavisnosti od studijskog programa koji su studenti završili. Nadamo se da će, ukoliko podignemo nivo stranog jezika na „B“ jezik, dvopredmetni

program u potpunosti zaživjeti, i, što je najbitnije, učiniti naše studente konkurentnijim na tržištu rada. Plan je poslat Evropskoj komisiji na mišljenje, kao i kolegama iz Ljubljane, kak bismo bili sigurni da su sve kompetencije koje ovakvi programi podrazumijevaju pokrivene planom i programima pojedinih predmeta.

Romologija je još jedna oblast kojoj želim da posvetim pažnju. Iz mojih aktivnosti u Savjetu Evrope, a posebno kroz poznavanje situacije na terenu i u našem obrazovnom sistemu, mislim da je pravi momenat da se Master studij Romologija organizuje što prije. Ministarstvo prosvjete već planira uvođenje romskog kao izbornog predmeta u osnovnim školama, a za taj posao svakako im je potrebna podrška Univerziteta, odnosno Filološkog fakulteta.

Ne smijemo zaboraviti ni nastavu jezika struke na svim studijskim programima Univerziteta. U okviru Projekta ReFLAME, čiji je nosilac bio Filološki fakultet, a koji je od Evropske komisije dobio najvišu ocjenu, predložili smo koncepciju izučavanja stranih jezika na Univerzitetu u okviru najmanje četiri semestra, sa po tri časa nedjeljno, s tim što bi se broj semestara povećao na nekim studijskim programima poput pomorstva, međunarodnih odnosa ili turizma. Ostavili smo mogućnost da se na studijskim programima može izučavati i drugi strani jezik. Očekujemo da ćemo o ovome detaljnije razgovarati sa upravom Univerziteta i pojedinim fakultetima, jer sam projekat podrazumijeva da njegovi rezultati treba da zažive u praksi, čime bi se i opravdala velika sredstva koja su uložena u projekat. Kroz ovakve stvari Fakultet može i treba da bude mnogo prisutniji i uticajniji ne samo na Univerzitetu već i na tržištu rada.

ReFLAME projekat je imao i naučnu i stručnu komponentu. Iz njega je proizašlo dosta istraživanja i naučnih radova, a posebno naglašavam deset udžbenika za jezike struke, od kojih je sedam urađeno na našem Fakultetu.

Kad je u pitanju unapređenje kvaliteta nastave na Filološkom fakultetu, s naglaskom na primjenljivost stečenih znanja, moramo voditi računa da prilikom predstojeće akreditacije znanja koja stižu naši studenti budu što primjenljivija u praksi. Pri tome, treba se rukovoditi potrebama naših studenata na tržištu rada, što, između ostalog, znači i više sadržaja vezanih za stručni strani jezik, što je jedan od načina da studente pripremimo što bolje za tržište rada.

Projekat „Interkulturalni dijalog – migracije, integracije, manjinske zajednice“ (EMIMI) u okviru Programa Žan Monet takođe predstavlja veliki uspjeh. Ovaj trogodišnji program povezoao je više fakulteta i predavača sa našeg Univerziteta, a sada je u planu da on preraste u novi master

program našeg Fakulteta, koji bi se ticao interkulturnog dijaloga i evropskih integracija. Za ovaj projekat dobili smo i podršku Rektorata.

Studenti

Fakultet je tu zbog studenata. Studenti čine centralni dio svakog fakulteta, pa tako i Filološkog fakulteta. Zato glas studenata treba da bude bitan za cio fakultet i za sve nas pojedinačno.

AKTIVNOST	OSTVARENO
Podsticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti studenata	✓
Uključivanje studenata u razvoj ideja koje vode unapređenju nastavnog procesa, ali i drugih aspekata razvoja Fakulteta	✓
Osnivanje (1) književnog kluba, (2) prevodilačkog kluba i (3) dramskih sekcija	✓

Studenti su izdali svoj časopis *Filolog* i treba im čestitati na tome, jer su, pored moje pune podrške, sav posao obavili sami i to vrlo uspješno. Imao sam dobru saradnju sa studentskim predstavnikom Bogdanom Lazarevićem, a sada i sa novom predstavnicom studenata Tijanom Đerić.

Renoviranje zgrade Fakulteta u određenoj mjeri je spriječio neke planirane aktivnosti, ali ono što je uspješno odrađeno jeste dramska sekcija na Studijskom programu za engleski jezik. Kolege sa Studijskog programa za njemački jezik imale su uspješnu dramsku radionicu sa studentima iz Beograda i Zagreba.

U ovom dijelu postoji prostor za unapređenje i nadam se da će se to desiti u narednih nekoliko godina.

Nastavno osoblje

Instituciju prvenstveno čini dobar nastavni kadar. Profesori i saradnici Filološkog fakulteta treba da se osjećaju članovima institucije koja ih podržava i koja njeguje nove naučne i nastavne metode. Fakultet treba da podržava i podstiče zaposlene, naročito mlade ljude, da stiču diplome

mastera i doktora nauka, objavljuju monografije, stručne knjige i udžbenike, radove u časopisima i da svojim radom zasluži mjesto među akademskim osobljem fakulteta.

U svom prethodnom mandatu uspio sam da, u dogovoru s Rektorom, raspišem dosta veliki broj konkursa za izbor u zvanje docenta, čime smo osigurali radna mjesta za jedan broj izuzetno kvalitetnih nastavnika i istraživača. Kao dekan imam za cilj da kadrovskoj politici i dalje posvećujem posebnu pažnju.

S obzirom da su mjesta za izbor u akademska zvanja popunjena, a da ima dosta upražnjenih saradničkih mjesta, uprava Fakulteta je predložila novu sistematizaciju, kojom kojom se traži povećanje broja mjesta za akademska zvanja. Na taj način ćemo, nadam se, moći da raspišemo konkurse i za koleginice i kolege koji su u međuvremenu stekli titulu doktora nauka, ali još uvijek nisu izabrani u zvanje docenta.

Fakultet je uspio da isplati jubilarne nagrade za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu, tako da su pokrivena sva zaostala plaćanja prema zaposlenima.

Naučna djelatnost

Naučna djelatnost na Filološkom fakultetu je bogata i raznovrsna. Želim da nastavim da podstičem naučne aktivnosti nastavnika i saradnika, što uključuje razne samostalne i timske naučne projekte, na nivou fakulteta, države, a posebno šire, sa međunarodnim institucijama. Posebnu pažnju želim da posvetim projektu koji bi doveo do kreiranja korpus crnogorskog jezika ka osnove za dalja istraživanja u oblasti lingvistike, naročito korpusne lingvistike, ali i leksikologije i drugih oblasti.

Mobilnost

U bliskoj vezi sa naučnim aktivnostima su i programi mobilnosti nastavnika i saradnika, koji omogućavaju da se uspostavljaju veze sa kolegama iz drugih institucija i pokreću novi naučni i stručni projekti.

Istovremeno, podsticanje mobilnosti studenata je takođe neophodno kako bi studenti mogli da steknu uvid u drugačije načine učenja, ali i neophodno iskustvo u komunikaciji i nova znanja koja ne mogu da dobiju na svom fakultetu.

Konferencije

Fakultet treba da bude prepoznat i po stalnim konferencijama iz oblasti lingvistike, književnosti, prevodilaštva i metodike nastave stranih jezika. U tom smislu treba nastavili smo tradiciju konferencija koje su Fakultet, a ranije i Institut, organizovali.

AKTIVNOST	OSTVARENO
Njegoševi dani – svake druge godine 7 – 10. septembar 2022, Tivat 7 - 10. septembar 2023, Budva	✓
Jezički, prevodilački i književni horizonti u 21. vijeku 27 - 28. septembar 2024, Bar	✓
Mutirajući virus totalitarizma 22 - 23. septembar 2022, Podgorica 16 - 18. septembar 2024, Kotor	✓
The Magic of Sound: Children's Literature and Music, 15-17. maj 2023, Podgorica	✓
Languages for Specific Purposes: Trends and Perspectives, ReFLAME, 17 - 18. septembar 2021, Budva	✓

Jedna od konferencija koja je svakako značajna za Fakultet, ali i na mnogo širem planu, jesu „Njegoševi dani“, iza koje Fakultet stoji u punom kapacitetu. Ne treba pominjati koliko je ovo važan i ugledan skup u slavističkom svijetu uopšte. Sljedeći Njegoševi dani planirani su za septembar 2025. godine.

Radi prepoznatljivosti Filološkog fakulteta, ali i mogućnosti da svoj rad predstavimo drugima i drugi nama, nastavili smo tradiciju filoloških konferencija, pa je u Baru ove godine održana konferencija koja se bavila temama iz lingvistike, prevodilaštva, književnosti, metodike nastave stranih jezika i jezika struke, gdje smo za plenarno izlaganje imali koleginicu Manuelu Brovarone iz Evropske komisije iz Brisela, koja je govorila o obuci predovilaca za potrebe evropskih institucija. Planirano je da se ova konferencija takođe organizuje svake druge godine. Naredna konferencija Filološkog fakulteta biće 2026. godine.

Konferencija „Mutirajući virus totalitarizma“ okupila je u katoru eminentne stručnjake i izazvala veliko interesovanje i javnosti i medija.

Konferencija o dječjoj književnosti je bila jedna u nizu svjetskih konferencija iz oblasti dječje književnosti, na kojoj su učestvovala najpoznatija imena iz ove oblasti u svijetu.

Međunarodna konferencija okupila je sve kolegice i kolege sa partnerskih institucija u okviru Projekta ReFLAME, ali i brojne druge kolegice i kolege sa raznih evropskih univerziteta.

Izdavačka djelatnosti

Dalja podrška časopisima koje izdaje Fakultet:

- *Folia linguistica et litteraria*
- *Logos&Littera*
- *Riječ*

U okviru izdavačke djelatnosti, Filološki fakultet je objavio sedam knjiga nastalih u okviru Projekta ReFLAME, a sada radi i na objavljivanju tri zbornika u čast profesora koji su otišli u penziju.

Saradnja

Filološki fakultet je bio i biće stjecište sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST	OSTVARENO
Konferencija Udruženja profesora stranih jezika u Crnoj Gori	✓
Sjedište Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore	
Saradnja sa drugim naučnim i stručnim udruženjima i organizacijama	✓
Saradnja sa drugim filološkim i filozofskim fakultetima iz regiona i šire	✓
Saradnja sa ambasadama i kulturnim centrima zemalja čiji se jezici, književnosti i kulture izučavaju na Filološkom fakultetu	✓
Saradnja sa drugim fakultetima Univerziteta Crne Gore	✓

Udruženje profesora engleskog jezika svake godine organizuje svoje konferencije na Filološkom fakultetu. Sa ovim udruženjem imamo jako dobru saradnju i siguran sam da će se ona nastaviti.

Prilikom posjete njemačkog ambasadora Fakultetu, dogovoreno je da se na proljeće održi jednodnevni skup profesora njemačkog jezika, na kome bi se iniciralo osnivanje Udruženja profesora njemačkog jezika, koje trenutno ne postoji.

Imali smo i posjetu direktorice Francuskog instituta u Crnoj Gori. Tom prilikom razmotrene su mogućnosti intenziviranja saradnje u oblasti francuskog jezika.

Već sam rekao da je, u saradnji sa Institutom Konfućije, pokrenut kurs kineskog jezika na Fakultetu, s namjerom da se vremenom kineski uvede kao drugi strani jezika na Fakultetu.

Imao sam sastanke i sa turskim Institutom Yunus Emre Podgorica, turskim ambasadorom i predstavnicima Ambasade Republike Turske u vezi sa mogućnošću uvođenja turskog kao drugog stranog jezika, ali i u vezi sa drugim oblicima saradnje.

U dogovoru sa Ambasadom Češke u Podgorici, od februara treba da počne i intenzivni kurs češkog jezika.

Treba pomenuti i odličnu saradnju sa Ambasadom Italije u Crnoj Gori. Italijanska ambasadorica bila je u posjeti našem fakultetu u nekoliko navrata i dala podršku razvoju Studijskog programa za italijanski jezik.

Posebno dobru saradnju ostvarili smo u okviru ReFLAME projekta sa univerzitetima u Varšavi, Zagrebu, Perudi, Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran. Istovremeno, u okviru projekta EMIMI (Jean Monet) naš Fakultet je intenzivno sarađivao sa Ekonomskim, Pravnim i Fakultetom političkih nauka.

U dogovoru sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, Fakultet je dobio legat Jefta Milovića koji je on i namijenio Studijskom programu za njemački jezik, koji nije postojao kad je ovaj legat osnovan. Namjera nam je da legat bude postavljen u posebnoj prostoriji, gdje bi zainteresovani mogli da ga koriste.

Ovo su samo neke od brojnih aktivnosti koje smo imali na polju saradnje.

Ovdje bih napomenuo i da je Filološki fakultet uvijek bio otvoren za razne vrste predavanja i promocije knjiga, a nadamo se da će sada, kada su učionice osposobljene za rad, imati više takvih aktivnosti.

Prostor

Trenutno, uslovi rada na Fakultetu su donekle poboljšani, ali ima još jako puno prostora za poboljšanje. Svi smo svjedoci što je urađeno u zgradi, ali i prilično problematičnog načina na koji su radovi obavljani. Iskreno se nadam da više nećemo doći u situaciju da skoro cijelu jednu godinu budemo prinuđeni da radimo online. Rekonstrukciju zgrade sigurno je omela ili spriječila redovno

održavanje nastave. Profesori i saradnici radili su u teškim uslovima, ali smo uspjeli da uspješno završimo studijsku godinu. Na žalost, ove stvari nisu u nadležnosti Fakulteta.

Slijede aktivnosti koje su bile planirane za prethodni mandat.

AKTIVNOST	OSTVARENO
Još jedna kompjuterska učionica na Fakultetu, dobijena u okviru Projekta ReFLAME	✓
Zamjena prozora za južnoj strani zgrade, finansirana od strane Univerziteta Crne Gore	✓
Radovi na otvaranju bifea za profesore Filološkog i Filozofskog fakulteta, koje finansiraju oba fakulteta u jednakom procentu	✓
Kancelarija za naučne projekte	
Smještanje arhivske građe u posebnoj prostoriji, u skladu za zahtjevima Državnog arhiva	✓

AKTIVNOST	OSTVARENO
Novi prostor za računovodstvo i arhivsku službu Fakulteta	✓
Ugradnja trakastih zavjesa na učionicama	✓
Dodatno unapređivanje tehničkih uslova za odvijanje nastave i administrativnih poslova	✓
Rekonstrukcija kompletnog sistema grijanja u zgradi, što je bilo planirano za ljeto 2022. godine	
Promjena elektro instalacija u cijeloj zgradi	✓

Dalji planovi uključuju promjene prozora na preostalom dijelu zgrade, termoizolaciju i postavljanje solarnih panela, zamjenu vrata u cijeloj zgradi, renoviranje svih profesorskih kabineta, uređenje dvorišta zgrade. Nabavljen je novi kombi za prevoz profesora, saradnika i administrativnog osoblja.

Većina ovih aktivnosti nisu u nadležnosti Filološkog fakulteta, pa ni dekana, ali želim da ih pomenem u cilju informisanja zaposlenih o ovom značajnom aspektu funkcionisanja Fakulteta.

Aktivnosti na izgradnji nove zgrade Filološkog fakulteta su u toku. U više navrata sreo sam se sa timom koji radi na projektu zgrade. Projekat je urađen još 2012. godine, ali je morao u potpunosti da se revidira zbog novih urbanističko-tehničkih uslova. Projekat ima građevinski dozvolu i izdate urbanističko-tehničke uslove. Imali smo sugestije na raspored određenih prostorija neophodnih za rad Fakulteta, posebno Studentske službe, kompjuterskih učionica, Dekanata i

Svečane sale. Sve ovo su bili preduslovi da bi tim koji radi na projektu mogao da precizira druge aspekte poput struje, internet mreže, vodovodnih instalacija itd.

Nadam se da će u narednom periodu Filološki fakultet samo napredovati i ostvarivati uspjehe. Predstojeća akreditacija treba da se iskoristi da na najbolji mogući način osmislimo nove studijske programe i ponudimo studentima inovirane, moderne i primamljive studije, čime ćemo pokušati da privučemo što već broj srednjoškolaca da se upišu na naš Fakultet.

Naravno, demografske, ekonomske, društvene i političke, pa i globalne okolnosti utiču i na nas. Istovremeno, kao centralizovani univerzitet nemamo mnogo fleksibilnosti, posebno sada kada se praktično sve aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore centralizuju, što, s jedne strane, predstavlja prednost, ali i nameće određena ograničenja, posebno kad je u pitanju finansiranje.


U takvim okolnostima trudio sam se i trudiću se da se izborim za sve ono što smatramo da nam pripada. Nije uvijek lako, a ni uspješno. Potrebno je dosta objašnjavanja, lobiranja, ubjeđivanja...

Ipak, institucije čine ljudi – nastavno osoblje, studenti, administrativno i tehničko osoblje i svi oni, u skladu sa svojim dužnostima i obavezama, doprinose razvoju naše institucije. Zato je bitno da postoji jedinstvo u kolektivu i dobra volja svih nas da, svako na svoj način, doprinese napretku Filološkog fakulteta.

Ukoliko mi pružite povjerenje da vodim Filološki fakultet još tri godine, trudiću se da, kao prvi među jednakima, i uz vašu pomoć, podršku i razumijevanje, unaprijedim rad Fakulteta u svim njegovim segmentima.

Možete računati da ću uvažavati sve članove kolektiva i studente i njihove potrebe i ideje, i da ću u svakom trenutku pokazati dobru volju da zajednički idemo naprijed.

S poštovanjem,



Prof. dr Igor Lakić



Univerzitet Crne Gore
adresa / address_Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone_00382 20 414 255
fax_00382 20 414 230
mail_rektorat@ucg.ac.me
web_www.ucg.ac.me
University of Montenegro


Broj / Ref 03-1984
Datum / Date 15.12 2021

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Prilozi	Broj	Prilog	Učes:
01	3802		

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 15.12.2021. godine, donio je

ODLUKU O IZBORU U ZVANJE

Dr Igor Lakić bira se u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast **Anglistika-Engleski jezik i Prevodilaštvo** na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na neodređeno vrijeme.

SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE
PREDSJEDNIK

Prof. dr Vladimir Božović, rektor

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

Broj 01-3868
28. 12. 20 21 god.
NIKŠIĆ

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE

Broj 01-1984/1
Podgorica, 16. 12. 20 21 god.

Na osnovu člana 41, u vezi člana 51 stav 2 i člana 92 Statuta Univerziteta Crne Gore i čl. 29, 30, 31 i 32 Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 i 8/21, 59/21 i 68/21), u postupku realizacije Odluke o izboru **dr Igora Lakića** u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore br. 03-1984 od 15. 12. 2021. godine, zaključuje se

UGOVOR O RADU

između:

UNIVERZITETA CRNE GORE, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjska broj 2, koga zastupa rektor prof. dr Vladimir Božović (u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Dr Igora Lakića, doktora lingvističkih nauka i nivo (VIII) kvalifikacije obrazovanja, iz Podgorice, JMB 2407966210044 (u daljem tekstu: Zaposleni).

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti Zaposlenog i Poslodavca, saglasno Zakonu o radu, Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu Univerziteta Crne Gore, Opštem kolektivnom ugovoru, Kolektivnom ugovoru za Univerzitet Crne Gore i opštim aktima Poslodavca.

Član 2

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, Zaposleni je dužan da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Član 3

Zaposleni zasniva radni odnos na Univerzitetu Crne Gore u zvanju **redovni profesor na neodređeno vrijeme za Anglistika- Engleski jezik i Prevodilaštvo na Filološkom fakultetu** Univerziteta Crne Gore, kao i drugih aktivnosti u okviru punog radnog vremena u kojem je dužan da učestvuje u nastavi, konsultacijama sa studentima, naučno-istraživačkom i stručnom radu, pripremanju nastave i ispita i radu u organima Univerziteta, odnosno organima organizacione jedinice Univerziteta – **Filološkog fakulteta**, u skladu sa: Odlukom Univerziteta Crne Gore o izboru u zvanje br. 03-1984, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta Crne Gore, planom i organizacijom nastave na studijskim programima **Filološkog fakulteta** Univerziteta Crne Gore.

Član 4

Zaposleni stupa na rad, sa punim radnim vremenom, na **Filološkom fakultetu u Nikšiću** dana 16. 12. 2021. godine.

Član 5

Puno radno vrijeme Zaposlenog iznosi 40 časova u radnoj nedjelji, odnosno 8 časova u jednom radnom danu.

Početak i kraj radnog vremena, način korišćenja odmora u toku rada, dnevnog i nedjeljnog odmora, utvrđuje se rasporedom radnog vremena koje donosi Poslodavac.

Zaposleni je dužan da radi i u smjenama, kao i duže od punog radnog vremena u slučaju potrebe procesa rada, za vrijeme koje je potrebno da izvrši poslove na koje je raspoređen, odnosno, koji su mu povjereni.

Član 6

Zarada, naknada zarade, uvećana zarada i druga primanja Zaposlenog utvrđuju se u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Osnovna zarada se utvrđuje primjenom koeficijenta **13.07** za akademsko zvanje **redovni profesor**, uvećana po osnovu radnog staža.

Član 7

Zaposlenom se mjesečno isplaćuje zarada, naknada zarade i uvećana zarada, na osnovu dostavljenih izvještaja o radu.

Isplata zarade i drugih primanja vrši se jedinstveno, za sve zaposlene na Univerzitetu, u utvrđenim rokovima, u zavisnosti od budžetskog priliva sredstava.

Zaposleni ostvaruje pravo na druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Član 8

Zaposleni će koristiti godišnji odmor, u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju utvrđenim shodno čl. 6. Opšteg kolektivnog ugovora i čl. 8. Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore.

Odmor u vrijeme praznika i druga odsustva sa rada, utvrđuju se u skladu sa važećim zakonskim propisima i opštim aktima Poslodavca.

Član 9

Poslodavac se obavezuje da obezbijedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa zakonom, propisanim mjerama i normativima zaštite na radu, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Poslodavca.

Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Član 10

Zaposleni ne može, bez saglasnosti Poslodavca kod koga je u radnom odnosu raditi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica poslove iz djelatnosti koje obavlja Poslodavac.

Član 11

Zaposleni ne može bez saglasnosti Poslodavca kod koga je u radnom odnosu biti angažovan na drugim visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore.

Član 12

U toku rada, a kada to zahtijeva proces i organizacija rada, Zaposleni može biti raspoređen na drugo radno mjesto koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima.

U slučajevima utvrđenim zakonom, Zaposleni može privremeno biti raspoređen na rad iz jednog mjesta u drugo, kod istog Poslodavca.

Član 13

Poslodavac se obavezuje da odmah po stupanju Zaposlenog na rad podnese prijavu na zdravstveno osiguranje, penzijsko-invalidsko i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, što će u njegovo ime izvršiti **Filološki fakultet Nikšiću**.

Član 14

Zaposleni odgovara za povrede radnih obaveza i podliježe materijalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Zaposleni je dužan da se pridržava etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore.

Član 15

Ugovorne strane mogu da otkazu ovaj ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Član 16

Na sve odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, kao i opšti akti Poslodavca.


Član 17

Eventualni spor povodom odredbi ovog ugovora rješavaće stvarno nadležni sud u Podgorici, u slučaju neuspjele alternativne zaštite.

Član 18

Ovaj ugovor je zaključen u četiri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Poslodavac, jedan primjerak Zaposleni, a dva primjerka se prosleđuju organizacionoj jedinici u kojoj Zaposleni zasniva radni odnos.


Zaposleni



Prof. dr Igor Lakić



Rektor



Prof. dr Vladimir Božović

Prof. dr Igor Lakić

BIOGRAFIJA

Prof. dr Igor Lakić, redovni profesor, završio je osnovne studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao iz oblasti lingvistike. Pored postdiplomskih studija u Beogradu, pohađao je i postdiplomske studije na Univerzitetu u Birmingemu, Velika Britanija. Tokom izrade doktorske disertacije obavljao je istraživanje na Univerzitetu u Kembridžu i Univerzitetu Caledonian u Glazgovu.

Objavio je monografije *Analiza žanra: diskurs jezika struke* i *Diskurs, mediji, rat* i udžbenik *Fonetika i fonologija engleskog jezika* u izdanju Univerziteta Crne Gore. Koeditor je monografije *Academic Discourse Across Cultures* u izdanju Cambridge Scholars Publishing. Objavio je skripta *English Syntax: Forms and Functions* i *English for Political Science and Diplomacy*. Takođe je objavio značajan broj radova u međunarodnim i domaćim monografijama i časopisima, uključujući i časopise na SCl, A&HCI i Scopus listama. Izlagao je na velikom broju međunarodnih konferencija (London, Brajton, Mančester, Harogejt, Liverpul, Istanbul, Budimpešta, Frajburg, Strazbur, Nju Delhi, Teheran, Piwa, Alba Iulia, Varna, Konstanca, Ljubljana, Split, Sarajevo, Skoplje, Kopar, Beograd, Novi Sad, Herceg Novi, Podgorica, Budva, Cetinje, Nikšić...).

Naučni rad prof. dr Igora Lakića obuhvata analizu diskursa, analizu žanra, sintaksu i fonologiju engleskog jezika, sociolingvistiku, metodiku nastave stranih jezika i prevodilaštvo.

Na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na osnovnom studiju predaje *Funkcionalnu sintaksu* i *Transformacionu sintaksu*, a na postdiplomskom studiju *Analizu diskursa*, *Prevod pravnih tekstova na engleski jezik*, *Prevod ekonomskih tekstova na engleski jezik* i *Konsekutivno prevođenje*. Na Fakultetu političkih nauka predaje *Engleski jezik struke 3 i 4* na trećoj godini studija, kao i *Engleski jezik struke 5 i 6* na master studiju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu predavao je *Uvod u prevodilačke studije* na master programu kao gostujući profesor. *Fonetiku i fonologiju engleskog jezika*, *Sintaksu engleskog jezika* i *Savremeni engleski jezik* predavao je od 2009. do 2012. godine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Bio je mentor za izradu četrnaest magistarskih radova i šest doktorskih disertacija. Bio je član više komisija za odbranu doktorskih radova na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i na univerzitetima u Oslu i Sevilji. Takođe je bio član komisije za odbranu magistarskog rada na Univerzitetu Madeira u Portugaliji.

Od 1995. go 2004. godine bio je prodekan za nastavu, a od 2004. do 2012. godine dekan Instituta za strane jezike. Dekan je Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

od novembra 2021. godine. Predsjednik je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore i član Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike u Savjetu Evrope u Strazburu.

Bio je član žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, član Senata Univerziteta Crne Gore, član Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore, član Savjeta za opšte obrazovanje Crne Gore i član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika. Koautor je ispitnih kataloga za engleski jezik, kao i recenzent testova za maturalne i stručne ispite i državna takmičenja iz engleskog jezika u Ispitnom centru, pri Ministarstvu prosvjete Crne Gore.

BIBLIOGRAFIJA

1. Monografije

- Lakić, I. (1999) *Analiza žanra: diskurs jezika struke*, Podgorica: Univerzitet Crne Gore i Institut za strane jezike, ISBN 86-81039-25-3
- Lakić, I. (2011) *Diskurs, mediji, rat*, Univerzitet Crne Gore i Institut za strane jezike, ISBN 978-86-85263-09-5
- Lakić, I, Živković, B. and Vuković, M. (ur.) (2015) *Academic Discourse Accross Cultures*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-7801-2

2. Dio monografije

- Lakić, I. (2015) "The Rhetorical Structure of Research Economic Article Introductions and its Syntactic and Lexical Exponents", in Lakić, I., Vuković, M. i Živković, B. *Academic Discourse Across Cultures*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 47 – 68 ISBN 978-1-4438-7801-2
- Lakić, I. (2013) „Analiza pisanog diskursa“, u S. Perović (ur.) *Analiza diskursa – Teorije i metode*, Podgorica: Institut za strane jezike, Univerzitet Crne Gore, ISBN 978-86-85263-12-5, str. 57 - 76
- Lakić, I. (2013) "Crnogorski jezik: od negacije do standardizacije", u Hadži Požgaj V, Balažić Bulc T., Gorjanc V. (ur.) *Med politiko in stvarnostjo: Jezikoslovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije*, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, ISBN 978-961-237-321-4, str. 85 – 95

- Lakić, I. (2013) „An Approach to Consecutive Interpreting Instruction“, u Knežević Krivokapić, M., Banjević, A. i Saržoska A. *Re/Constructing Meaning: Acquiring Mastery in Translation Studies*, Nikšić: Filozofski fakultet, Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“, ISBN 978-608-234-019-7, COBISS.MK-ID 938 33738, str. 57-66

- Lakić, I., Kostić, N. (2012) "Stavovi govornika prema jezičkom standardu u Crnoj Gori", u Granić, J. (ur.) *Language Policy and Language Reality*, Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, ISBN 978-953-7494-02-5, str. 509 – 518

- Lakić, I. (2011) „Jezička slika Crne Gore“, u Požgaj Hadži, V. (ur.) *Jezik između lingvistike i politike*, Beograd: XX vek, ISBN 978-86-7562-115-7, str. 133 – 158

3. Urednik zbornika radova

- Lakić, I. (2014) *Primijenjena lingvistika u fokusu*, Zbornik radova sa treće konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (DPLCG), Podgorica, 25.10.2012., ISBN 978-9940-9423-1-1

- Lakić, I. (2013) *Translation and Interpreting as Intercultural Mediation*, Zbornik radova sa IV međunarodne konferencije Instituta za strane jezike, Podgorica, jun 2013., ISBN 978-86-85263-11-8

- Lakić, I., Kostić, N. (2013) *Kroz jezike i kulture / Across Languages and Cultures*, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Across Languages and Cultures", Institut za strane jezike, 2013., ISBN 978-86-85263-10-1

- Lakić, I., Kostić, N. (2009) *Jezici i kulture u kontaktu / Languages and Cultures in Contact*, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Languages and Cultures in Contact", Herceg Novi, Crna Gora. 16 – 18. septembar 2007., ISBN 978-86-85263-07-1, COBISS.CG.ID. 14087696

- Lakić, I., Kostić, N. (2007) *Language for Specific Purposes*, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije "Language for Specific Purposes", Institut za strane jezike, Herceg Novi, Crna Gora, 23. – 25. septembar 2004., ISBN 978-86-85263-05-7

4. Udžbenik

Lakić, I. (2018) *Fonetika i fonologija engleskog jezika*, Podgorica: Univerzitet Crne Gore, ISBN 978-86-7664-165-9

5. Stručna knjiga

Lakić, I., Pralas J., Komnenić, N. i Mijanović, I. (2016) *Parliamentary Lexicon*, Podgorica: kupština Crne Gore, ISBN 978-9940-9325-7-2

6. Skripta

- Lakić, I., "English Syntax: Forms and Functions", Institut za strane jezike, 2011.
- Lakić, I., "English for Political Science and Diplomacy", Institut za strane jezike, 2013.

7. Radovi objavljeni u časopisima

7.1. Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima

7.1.1. SCI, SCIE, SSCI, A&HCI

- Lakić, I. (2019) "Constructing realities on war in print media discourse", *Revue roumaine de linguistique*, LXIV, 1, p. 99–111, ISSN: 0035-3957,

Lakić, I. (2018) "Portraying refugees in British print media: the case of NATO airstrikes on Yugoslavia", *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, Vol. 75, pp. 191 – 2014, ISSN: 1576-4737, <http://dx.doi.org/10.5209/CLAC.61356>

7.1.2. SCOPUS

- Jaramaz, J. i **Lakić, I.** (2022) "Lexical Error Analysis in the Elementary School EFL Classroom", *Folia Linguistica et Litterarira*, 40. ISSN 2337-0955. DOI: 10.31902/fll.40.2022.16

- Lakić, I. (2020) "Syntactic and lexical aspects of students's legal translations at the postgraduate level". *Folia Linguistica et Litterarira*, 33. ISSN 2337-0955. DOI: 10.31902/fll.33.2020.10, 189 – 205

- Vuković Stamatović M., Bratić V. & **Lakić, I.** (2020) "Vocabulary of L1 and L2 Graduation Theses Written by English Philology Students: Academic Writing of Montenegrin and US Students Compared". *ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries*. 17 (2), 101-113. UDC: (808.1:001.8):378(497.16:73

7.1.3. Ostali međunarodni časopisi

- Lakić, I. (2020) "Evaluative Aspects of Print Media Texts". *Logos & Littera*, 7, DOI: 10.31902/LL.2019.7.2. 12 – 23.

- Lakić, I., Pralas, J. (2016) "Translation Training for the EU: The Case of Montenegro", *Current Trends in Translation Teaching and Learning E*, 3, pp. 87–118, ISSN 2342-7205

- Lakić, I. (2010) "Analysing Genre: Research Article Introductions in Economics", *JoLIE*, Journal of Linguistic and Intercultural Education, Vol. 3/2010, Editura Aeternitas, Alba Iulia, str. 83 – 99, ISSN 2065-6599

- Lakić, I. (2009) "Modeli analize diskursa novinskih članaka", UDK 811.11142; 821.111-92, *Riječ*, br. 2, Nikšić: Filozofski fakultet, Institut za jezik i književnost, str. 91 – 108., ISSN 0354-6039, UDK 80+82(05

- Lakić, I. (2000) "Supporting Classroom Activities through the Use of Songs", *Novelty*, Vol. 7, No. 2, British Council/IATEFL, Hungary, May 2000, pp. 51 – 61, ISSN 1218-537x

- Lakić, I. (1997), "Genre Analysis of Article Introductions in Economics", *Asp. La revue du GERAS*, No. 15-18, Bordeaux, France, pp. 409 - 426, ISSN 1246 8185

7.2. Radovi objavljeni u domaćim časopisima

- Lakić, I. (2011) „Analiza diskursa: crnogorski štampani mediji i bombardovanje SRJ od strane NATO alijanse“, *Medijski dijalozi*, Vol. 4, No. 10, Podgorica: Istraživački medijski centar, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 1273448, UDK, 070:81'42

- Lakić, I. , (2007) “O ustavnom određenju službenog jezika u Crnoj Gori”, *Matica*, br. 20/30, Podgorica, ISSN 1450-9059 str. 385-390

- Lakić, I. , (2006) “Nastava stranih jezika – putevi i stranputice”, *Primenjena lingvistika*, br. 5, Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2006., str. 27 – 41, ISSN 1451-7214

7.3. Radovi objavljeni u zbornicima

- Lakić, I. (2021) „Diskurs medija: kreiranje drugačijih stvarnosti u pisanim medijima“, O engleskom i srpskom kroz vreme i prostor, u čast prof. dr Radmile Šević, (ur. Šulović, K), Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-6065-644-7, str. 129-144

- Lakić, I. (2019) „Nacionalizam u politika u standardizaciji jezika“, Njegoševi dani 7, Kotor, 30. avgust – 3. septembar 2017. UDK 811.163.426:32(497.16), zbornik str. 183-196

- Lakić, I. (2018) „Romski jezik u Crnoj Gori – stanje i perspektive“, u Varadi, T. i Sikimić, B. (ur.) *Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji*, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 131 – 141-

- Lakić, I. (2012) „Upotreba romskog jezika u obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori“, u Varadi, T. i Sikimić, B. (ur.) *Primene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije*, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti

- Lakić, I. (2011) „What is actually discourse analysis?“, u Vasić, V. *Jezik u upotrebi / Language in Use*, u čast prof. dr Ranka Bugarskog, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-6065-068-1, UDK 81'42, str. 169-180

- Lakić, I. (2010) "Analiza medijskog diskursa o ratu", u Vasić, V. *Diskurs i diskursi*, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, str. 269-282, ISBN 978-86-6065-051-3

- Lakić, I. (2007) “Discourse of War Reporting in Printed Media”, *English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations*, Vol. I, Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, pp. 309-411, COBISS.SR-ID 136819468

- Lakić, I. (2004) "Media Discourse and Manipulation", *Zbornik "Lingvističke analize"* u čast 25 godina Instituta za strane jezike, ISJ, Podgorica, str. 85 - 96

- Lakić, I. (1999) "Jezik struke – razvoj i perspektive", *Zbornik radova Vladimiru Sekuliću u čast*, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, str. 139 – 154

- Lakić, I. (1999), "Analiza žanra: Svejlzov model", *Zbornik "O engleskom jeziku" u čast Prof. dr Ljubomira Mihailovića*, Filološki fakultet, Beograd, str. 203 – 213

7.4. Stručni radovi

- Lakić, I, „Za ime crnogorski jezik postoji i lingvističko i političko uporište", *Art*, 21. oktobar 2006, str. X

- Lakić, I, „Jezik kao odraz savremeniih tokova", *Art*, 28. oktobar 2006, str. XI

- Lakić, I, „Potpuno zanemarivanje jezičke problematike", *Vijesti – ARS*, 05.04.2003, str. 9

- Lakić, I, „Upotreba jezika", *Pobjeda*, 29. novembar 2003. str. 28

- Lakić, I, „Crnogorski jezik – kako i zašto", *Matica*, br. 6, Podgorica, 2001, str. 117 – 122

- Lakić, I, „Video kao pomoćno sredstvo u nastavi stranog jezika", *Vaspitanje i obrazovanje*, br. 4, Podgorica, 1994, str. 40-43

- Lakić, I, „Upotreba muzike u nastavi stranog jezika", *Vaspitanje i obrazovanje*, br. 5-6, Podgorica, 1992, str. 40 – 42

8. Naučni projekti

- Tretman ranjivih grupa u medijskom diskursu u Sloveniji i Crnoj Gori, program bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije (2020-2022.), koordinator

- *ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro*, (Erasmus+: International Capacity Building in Higher Education, EACEA), Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Zagreb, Univerzitet Varšava i Univerzitet za strance u Peruđi, koordinator

- *Translation and interpreting in university programmes in the countries of the former Yugoslavia*, program bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije, Institut za strane jezike i Filozofski fakultet u Ljubljani (2012-2013.), koordinator

- *Attitudes towards languages in Slovenia and Montenegro*, naučno-istraživački projekat, Institut za strane jezike i Filozofski fakultet u Ljubljani (2006-2007.), koordinator

9. Izlaganja na kongresima, simpozijumima i seminarima

9.1. Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari

9.1.1 Plenarna izlaganja

- Lakić, I. (2022) „Promocija i zaštita regionalnih i manjinskih jezika u Evropi“, Sedmi međunarodni kongres „Primenjena lingvistika danas – savremena teorija i praksa“, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija, 27. maj 2022.

- Lakić, I. (2019) „Media Constructs in Reporting War“, 7th National Congress on Applied Research in Language Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 12. decembar 2019.

- Lakić, I. (2018) „Trends and Traditions in Teaching Foreign Languages Revisited“, The Sixth International Congress Applied Linguistics Today „Language, Literature and Interdisciplinarity“, DPLS, ALAS, Filološki fakultet Beograd, 12 – 13. oktobar 2018, apstrakt str. 8

- Lakić, I. (2020) „Nastava ruskog jezika u Crnoj Gori – istorija i perspektive“, Zbornik sa IV Međunarodne naučne konferencije „Teorija i praksa nastave jezika i kulture: tradicija, inovacije, perspektive“, 23-28. septembar 2018, Budva, str. 16-21

- Lakić, I. (2017) „Something old and something new: How and what do we teach?“ International Conference, 15th ELTA Serbia Conference “Awaken your Curiosity”, Beograd, 19. – 20. maj 2017. apstrakt, str. 20

- Lakić, I. (2017) "Evaluation as a Part of the Macrostructure of News Discourse: The Case of NATO Airstrikes on Yugoslavia", International Conference "Communication – Culture – Space – Identity", University Piwa, Poljska, 17 – 18. oktobar 2017.

- Lakić, I. (2016) „ECMRL Standards and their implementation in EXRML States Parties“, Round Table of the Project „Facilitating accession to the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) in Belarus „Minority languages in Belarus and the Council of Europe standards“, Minks, Bjelorusija, 02. novembar 2016.

- Lakić, I. (2016), "Print Media Presentation of War 'Truths' and 'Realities'", Conference on Linguistic and Intercultural Education CLIE2016, University of Alba Iulia", Romania. April 22 – 24. april 2016. apstrakt str. 13

- Lakić, I., „CoE Instruments“, First Regional Conference „Minority Protection in South East Europe“, European Union, Council of Europe, Skoplje, Makedonija, 25 – 27. novembar 2014.

9.1.2. Ostala izlaganja

- Živković, B., Lakić, I. (2021) "The Analysis of FL Syllabi at the three Montenegrin Universities", International Conference "Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives", Budva, Montenegro, September 17-18, 2021, abstract 60-61

- Božović, P., Piletić, D. i Lakić, I. (2021) „LSP In Academia vs. Labour Market Needs: The Trends and Perspectives in Montenegro“, International Conference "Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives", Budva, Montenegro, September 17-18, 2021, abstract 12-13

- Blečić, M., D. Vučković, S. Peković, I. Lakić, B. Popović (2021) „When it Comes to my Values – I Act“, European Conference on Academic Integrity and Plagiarism 2021, 09-11. jun 2021, apstrakt 75-76

- Lakić, I. (2018) „Reporting on Refugees in the British Dailies during NATO Airstrikes on Yugoslavia“, International Workshop „Discursive inclusion and exclusion of Jews in the Balkans“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3 – 5. septembar 2018.

- Lakić, I. (2018) „Discourse of Print Media on War“, International workshop Discursive inclusion and exclusion of Muslims in the Balkans, Podgorica, 9 – 11. jul 2018.

- Lakić, I. (2019) „Nacionalizam u politika u standardizaciji jezika“, Njegoševi dani 7, Kotor, 30. avgust – 3. septembar 2017. UDK 811.163.426:32(497.16), str. 183-196

- Lakić, I., „Izazovi u nastavi prevođenja pravnih tekstova na engleski jezik na postdiplomskom nivou“, Šesta međunarodna konferencija „Jezici i kulture u vremenu i prostoru“, Novi Sad, Srbija, 17. decembar 2017. apstrakt. str. 35

- Lakić, I. (2018) „Romski jezik u Crnoj Gori – stanje i perspektive“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji“, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija, 21 – 22. oktobar 2016., str. 131 – 141.

- Lakić, I., „More on the Macrostructure in the News Discourse: British and Montenegrin Dailies“, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication: INPRA 2016, Univerzitet u Splitu, Hrvatska, 10 – 12. jun 2016. – apstrakt, str. 25

- Lakić, I., „Kritička analiza diskursa na primjeru ratnog izvještavanja“, 5. međunarodna konferencija Instituta za strane jezika (ICIFL5) i Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Riječ na granici kultura“, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 12 – 13. jun 2014, str. 21, apstrakt

- Lakić, I., „Typical Syntactic, Grammatical and Lexical Errors in Students' Translations of Legal Texts“, IX International Conference on English Language and Literary Studies, Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Nikšić, Crna Gora, 03. – 05. oktobar 2013, str. 27, (apstrakt)

- Lakić, I., „Pragmatic Analysis of Address Forms and Politeness Techniques with Reference to Montenegro“, 13.th International Pragmatics Conference (IPrA), New Delhi, India, 8- 13. septembar 2013. (apstrakt)

- Lakić, I., „Common Errors in Students' Translations of Legal Texts“, International Conference „Language and Culture Interactions visa Translation and Interpreting“, University „St. Cyril and Methodius“, Skopje, Macedonia, 26. – 27. septembar 2012, str. 15 (apstrakt)

- Lakić, I., Kadić-Aković, M. „Consecutive Interpreting“, Summer School „Meaningful Translation: Montenegro in the Balkans, the Balkans in Europe“, Filozofski fakultet, Nikšić, 11. jul 2012.

- Lakić, I., „Language Policy in Montenegro: Practices, Challenges, Directions“, International Conference „Towards a European Society? Transgressing Disciplinary Boundaries in European Studies Research“, 28 – 30. jun 2012, University of Portsmouth, Velika Britanija, str. 8 (apstrakt)

- Lakić, I., "Discourse on War in Print Media", Second International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 4 – 6. Maj 2012, International Burch University, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, str. 145, zbornik, str. 277 - 288

- Lakić, I., "Upotreba romskog jezika u obrazovnim i drugim institucijama u Crnoj Gori", Međunarodni naučni skup "Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije", Srpska akademija nauka i umetnosti, ASO Ljubljana, Beograd, Srbija, 06 – 08. decembar 2010, zbornik - str. 285 – 294, ISSN 0354-4850

- Lakić, I., "Romski jezik i kultura u Crnoj Gori", Međunarodni naučni simpozijum "Njegoševi dani", Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, 01 – 03. septembar 2010, apstrakt – str. 7

- Lakić, I., "Analiza medijskog diskursa: crnogorski štampani mediji i bombardovanje Jugoslavije 1999. godine", Međunarodni naučni simpozijum "Njegoševi dani", Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, 01 – 03. septembar 2010, apstrakt – str. 23

- Lakić, I., "Translation Studies at the University of Montenegro", Druga međunarodna konferencija (CLIE2) "Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Transnational Perspectives", Herceg Novi, Crna Gora, 10 – 12. jun 2010, apstrakt – str. 31

- Lakić, I., "Print Media Discourse Models – War Images and Identities", International Conference ELLSIIR, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, 4 – 6 December 2009, zbornik, str. 155-164

9.1.3. Predavanja po pozivu u inostranstvu

- Lakić, I., "Jezička slika Crne Gore, predavanje za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Ljubljana, 22.10.2013.

- Lakić, I., "Analiza diskursa – govorni i pisani diskurs", predavanja za studente osnovnih i postdiplomskih studija engleskog jezika, International Burch University, Sarajevo, 22.11.2011.

9.2. Domaći kongresi, simpozijumi i seminari

9.2.1 Plenarno izlaganje

- Lakić, I. (2016) "A Critical Approach to 'Old' and 'New' Trends in Teaching English as a Foreign Language", Druga nacionalna konferencija za nastavnike engleskog jezika – ELTAM dan "Excellence, Creativity and Innovation in Teaching", Filološki fakultet, Nikšić, 07. maj 2016.

- Lakić, I., "Modeli analize u pisanom diskursu", Druga konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore "Mi o jeziku, jezik o nama", Institut za strane jezike, 23. oktobar 2010, Zbornik radova, str. 15 – 23.

- Lakić, I., „Analiza diskursa – od vrha do dna jezičke hijerarhije“, III konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Primijenjena lingvistika u fokusu“, Podgorica, 25.10.2012.

- Lakić, I., „Analiza diskursa – od vrha do dna jezičke hijerarhije“, III konferencija Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Primijenjena lingvistika u fokusu“, Podgorica, 25.10.2012.

9.2.2 Predavanja po pozivu u Crnoj Gori

- Lakić, I. (2022) „Pravna regulativa zaštite manjinskih jeziku u Crnoj Gori“, Okrugli sto, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Hotel „Bjanka“, Kolašin, 03.11.2022.

- Lakić, I. (2022) „Pravna regulativa zaštite manjinskih jeziku u EU“, Okrugli sto, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Hotel „Bjanka“, Kolašin, 02.11.2022.

- Lakić, I. (2021) „Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima i 5. izvještaj Komiteta Eksperata o Crnoj Gori, Ministarstvo pravde i ljudskih i manjinskih prava, seminar, Hotel „Voco“, Podgorica, 07.12.2021.

- Lakić, I. (2018) „Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, okrugli sto, Ulcinj, 14 – 15. novembar 2019.

- Lakić, I. (2018) „Evropska povelja o manjinskim ili regionalnim jezicima: primjeri dobrih iskustava – od teorije do prakse“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Okrugli sto „Manjinski narodi u kontekstu evropskih integracija – Od multikulturalizma ka interkulturalizmu“, Ulcinj, 1 – 2. avgust 2019.

10. Prevodilačka aktivnost

10.1. Prevod književnog djela

- Lakić, I., "Važnost Tomasa Pinčona", prevod književnog eseja, Ovdje, broj 289-290, Podgorica, 1993, str. 15 – 31
- Lakić, I., "Dvije karte", prevod priče Ejmi Ten, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike/Pokret, Podgorica, 1999, str. 381 – 401
- Lakić, I., "Irsko veselje", prevod priče Edne OBrajen, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, Pokret, 1999, str. 277 – 297
- Lakić, I., "Proročanstvo", prevod priče Anjane Apačane, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, 1999, str. 419 – 436
- Lakić, I., "Otac", prevod priče Bharati Mukerdži, Zavještanje - Antologija ženskih glasova, Institut za strane jezike, 1999, str. 357 – 369
- Lakić, I., "Analiza drame i analiza diskursa", prevod književno-lingvističkog eseja Mika Šorta, Kako ukrotiti tekst, Institut za strane jezike, 1999, str. 117 – 146
- Lakić, I., "Tobelija - The House of Dolls", prevod drame Ljubomira Đurkovića, Crnogorsko Narodno Pozorište, Podgorica, 2000, str. 59 – 116
- Lakić, I., "Kanarinac", prevod priče Marine Vornier, ARS 1-2/03, Podgorica, 2003, str. 48 – 56

10.2. Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje iz oblasti prava (krivično pravo, građansko pravo, ljudska prava...), ekonomije (finansije, turizam, revizija), ekologije, politike, umjetnosti...

10.3. Usmeno prevođenje

Simultani i konsektivni prevodilac. Prevodio simultano na oko 500 i konsektivno na oko 80 konferencija, simpozijuma, seminara, okruglih stolova, razgovora za razne institucije i organizacije **u zemlji** (Vlada Crne Gore – razna ministarstva, Skupština Crne Gore, premijer i predsjednik Crne Gore, Pravosudni savjet, Tužilački savjet, Specijalno državno tužilaštvo, crnogorski sudovi, ZIKS, UNICEF, UNHCR, UNDP, Savjet Evrope, Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori, OEBS, nevladine organizacije, udruženja pravnika, kulturne institucije...) i **inostranstvu** (Parlament

Evrope, Evropska komisija, NATO – Brisel; OEBS – Beč; Pentagon, State Department, Bijela kuća, Kongres SAD, Savjet za nacionalnu bezbjednost – Vašington; Evropski sud za ljudska prava i Savjet Evrope – Strazbur; Konferencija Međunarodne organizacije rada – Solun; parlamenti Velike Britanije, Holandije, Irske, Albanije itd.).

11. Organizacija naučnih skupova

- Član organizacionog odbora Simpozijuma "Nastava jezika u teoriji i praksi" održanog 21. i 22. oktobra 1994. godine u Budvi

- Član organizacionog odbora tribina Društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik danas", Podgorica, 1995. i 1997. godine.

- Član organizacionog odbora Međunarodnog simpozijuma "Književnost i jezik na kraju 20. vijeka " održanog u Herceg-Novom od 4. do 6. oktobra 1996. godine. Član uređivačkog odbora *Zbornika radova* sa Simpozijuma.

- Organizator Seminara "Tendencije u nastavi stranog jezika", Društvo za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, 12.05.2001.

- Organizator Seminara "English For Specific Purposes" za profesore engleskog jezika, Institut za strane jezike, 19. i 20. januar 2004.

- Organizator konferencije "Stručni strani jezik", 23. – 25. septembar 2005. u Herceg Novom i urednik Zbornika "Stručni strani jezik sa ove konferencije (zajedno sa Natašom Kostić).

- Organizator Međunarodne konferencije "Languages and Cultures in Contact", Herceg Novi, Crna Gora, 16 – 18. septembar 2007.

- Organizator Međunarodne konferencije "English Profile Networks: Research Network in South-East Europe", Herceg Novi, Crna Gora, 26 – 28. septembar 2008.

- Organizator Međunarodne konferencije "Across Languages and Cultures", Institut za strane jezike, Herceg Novi, Crna Gora, 4 – 6. jun 2009.

- Organizator Druge međunarodne konferencije (CLIE2) "Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives", Herceg Novi, Crna Gora, 10 – 12. jun 2010.

- Organizator 4th International Conference of the Institute of Foreign Languages (ICIFL4) "Translation and Interpreting as Intercultural Mediation", 9 – 11. jun 2011, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

- Organizator III konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore "Primijenjena lingvistika u fokusu", Institut za strane jezike, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 25. oktobar 2012.

- Organizator 5th International Conference of the Institute of Foreign Languages (ICIFL5) "Word Across Cultures", 12 – 13. jun 2014, Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

- Organizator International Conference "Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives", Hotel "Avala", Budva, Montenegro, September 17-18, 2021,

12. Članstvo u uređivačkim odborima naučnih časopisa

Ko-urednik časopisa *Logos&Littera*, Univerzitet Crne Gore

Član uređivačkog odbora časopisa *ESP Today*, Srbija

Član uređivačkog odbora časopisa *Current Trends in Translation Teaching and Learning E*

Član uređivačkog odbora časopisa *JoLIE*, University Alba Iulia, Romania

Član uređivačkog odbora časopisa *Pegas Journal*, Slovačka

13. Članstvo naučnim i stručnim tijelima

- Ekspert Savjeta Evrope u Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike, od decembra 2008. (izvjestilac za Njemačku, Švajcarsku, Austriju i Kipar)

- Predsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, od 23. oktobra 2010.

- Predsjednik Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore, od marta 2016.

- Član Savjeta za opšte obrazovanje Republike Crne Gore, 2003 - 2006.
- Rukovodilac crnogorskog tima u projektu "Evropski jezički portfolio" Savjeta Evrope, 2003. - 2005.
- Sekretar Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 1993 – 1999.
- Potpredsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 1999 - 2010.
- Član predsjedništva Društva za primijenjenu lingvistiku Srbije i Crne Gore, 2003 - 2006.
- Potpredsjednik Udruženja profesora engleskog jezika ELTAM, 2005 - 2007.
- Član žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade
- Član Senata Univerziteta Crne Gore, 2012 – 2015.
- Član Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore, 2013 - 2015
- Član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika

14. Aktivnosti u Ministarstvu prosvjete

- Recenzent za udžbenike engleskog jezika za osnovne i srednje škole
- Koautor Kataloga za maturalne i stručne ispite iz engleskog jezika
- Recenzent za maturalne i stručne ispite iz engleskog jezika
- Recenzent, predsjednik komisije, autor testova za državna takmičenja iz engleskog jezika za srednje i osnovne škole
- Ljetnja škola engleskog jezika - Vladin kamp crnogorskih talenata, rukovodilac, kreator programa i predavač, Hotel „Delfin“, Bijela, 1995. - 2012.

15. Mentorstvo (odbranjeni radovi)

Doktorske disertacije

- Gordana Đurković, "Semantička i pragmatička transpozicija metofore iz odabranih djela Martina Lutera Kinga u prevodu na srpski jezik", doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Nikšić, 16.10.2009.
- Milica Vuković, „Diskurs parlamentarnih debata“, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Nikšić, 13.04.2013.
- Branka Živković, „Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eskponentni u diskursu univerzitetski predavanja“, 01.06.2016.
- Sanja Četković, Policijski diskurs iz ugla foreničke lingvistike“, Filološki fakultet, Nikšić, 01.06.2016.

Magistarski radovi

- Aleksandra Dujković, "Prevodni ekvivalenti i korespondenti u terminologiji iz oblasti ljudskih prava u engleskom i crnogorskom jeziku", magistarski rad, Institut za strane jezike, Podgorica 14.07.2009.
- Milica Vuković, "Diskurs političkih intervju u elektronskim medjima“, magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 15.07.2009.
- Kristina Palajsa, "Prevođenje leksike iz oblasti civilne zaštite sa engleskog jezika“, magistarski rad, Institut za strane jezike, Podgorica, 16.07.2009.
- Dragana Dedović, "Partitivni kvantifikatori u engleskom jeziku i njima odgovarajući oblici u crnogorskom jeziku", magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 10.05.2010.
- Branka Živković, "Analiza žanra: Apstrakti naučnih radova u političkim naukama", magistarski rad, Filozofski fakultet, Nikšić, 28.06.2010.
- Jelena Albijanić, „Diskurs internet foruma na temu predizborne političke kampanje u Crnoj Gori i Americi“, Filozofski fakultet, Nikšić, 07.11.2011.

- Danilo Alagić, "Rečenični modeli u crnogorskom i engleskom jeziku", Institut za strane jezike, Podgorica, 05.07.2012.
- Ana Janjić, "Diskurs novinskih članaka iz oblasti ekonomije", Filozofski fakultet, Nikšić, 15.06.2012.
- Zorica Grego, „Analiza diskursa ugovora o zakupu broda“, Filozofski fakultet, Nikšić, 14.03.2014.
- Monika Perović, „Prevođenje leksike u oblasti zaštite jezičkih prava nacionalnih manjina“, Institut za strane jezike, 20.10.2014.
- Ana Đurović, „Analiza britanskih štampanih medija o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije“, Filološki fakultet, 27.09.2021.
- Meri Perišić, „Analiza žanra: apstrakti naučnih članaka iz oblasti odbrane i bezbjednosti“, Filološki fakultet, 27.09.2021.
- Aleksa Đačić, „Kritička analiza diskursa u kampanji Donalda Trampa za predsjedničke izbore u SAD 2016. godine“, Filološki fakultet, 16.12.2021.

Članstvo u komisijama za odbranu doktorskih disertacija u inostranstvu

- Tatjana Felberg, "Brothers in Arms? Discourse analysis of Serbian and Montenegrin identities and relations", Faculty of Humanities, University of Oslo, Norveška, 12.09.2008.
- John Rogers, "An investigation into lexical cohesion and its use in students argumetative essay writing", Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 18.01.2010.
- Milena Dževerdanović, „Diskursna i žanrovska obilježja jezika pomorske struke“, Filološki fakuleť, Univerzitet u Beogradu, 08.06.2012.
- Ana Ivanova, "Barack Obama's Presidential Governing on the Internet: Web 2.0 and the Pervasiveness of Political Language", Univerzitet u Sevilji, Španija, 02.07.2012.
- Jelena Šajinović, „Referencijalni kontinuitet u pisanom i govornom diskursu“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 22.05.2014.

- Igor Ivanović, „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 23.07.2014.
- Radmila Radonjić, „Engleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 31.05.2018.
- Hedina Siječić, „Language and Literature of Roma within Translation in the Western Balkans: Poetry in Self-Translation“, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 20.09.2018.

Članstvo u komisijama za odbranu master radova u inostranstvu

- Diogo César Henriques Jasmins, Donald Trump's Pragmalinguistic Strategies in Twitter Before and During the COVID-19 Crisis: A Corpusdriven Approach, University of Madeira, Portugal, 16.11.2021.

16. Promocije i prikazi knjiga

- Lakić, I., Promocija „Romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika“, CEKUM, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje, 08.11.2023.
- Lakić, I., Promocija „Romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika“, CEKUM, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, Podgorica, 26.10.2023.
- Lakić, I., promocija knjige Rajke Glušice „Crnogorski jezik i nacionalizam“ na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjigu i obrazovanja u Podgorici 09.10.2021.
- Lakić, I., promocija knjige Rajke Glušice „Crnogorski jezik i nacionalizam“ na Sajmu knjiga u Nikšiću 30.09.2021.
- Lakić, I., promocija knjige „Mala Dolores“, Jospia Tripovića. Podgorica, KIC „Budo Tomović“, 22.10.2021.
- Lakić, I., promocija knjige „Mala Dolores“, Jospia Tripovića Tivat, Ljetnja pozornica, 23.06.2021

- Lakić, I., promocija knjige „Mala Dolores“, Jospia Tripovića, Herceg Novi, Dvorana „Park“, 12.11.2020.

Lakić I., promocija knjige “Kad dodirneš dno”, u Herceg Novom – Dvorana „Park“ (01.03.2016.)

Lakić I., promocija knjige “Kad dodirneš dno”, u Podgorici – KIC “BudoTomović” (26.01.2016.)

- Lakić I., promocija knjige “Kad dodirneš dno”, u Tivtu – Centar za kulturu (20.01.20016),

- Lakić, I., promocija knjige Marine Katnić Bakaršić, “Između diskusa moći i moći diskursa”, Njegoševi dani, Nikšić, 06.09.2013.

- Lakić, I., promocija knjige Vlada Ašanina „Ruski pjesnici 20. vijeka”, Dvorac Petrovića, Podgorica, 15. jul 2012.

- Lakić, I., promocija knjige Ranka Bugarskog "Evropa u jeziku", Institut za strane jezike, Podgorica, 06.11.2009.

- Lakić, I., promocija knjige Slavice Perović "Jezik u akciji", Institut za strane jezike, Podgorica, 05.11.2009.

- Lakić, I., "Sinonim za anglistiku, lingvistiku i metodiku nastave", u V. Sekulić, Pogled izbliza, Podgorica: Institut za strane jezike, 2009, ISBN 978-86-85263-04-0, COBISS.CG-ID 11328272, str. 7 – 9

- Lakić, I., "Sopstveni model", u S. Perović (ur.), Putovanje kroz riječi, Od jezika do književnosti, Podgorica: Institut za strane jezike, 2009, ISBN 978-86-85263-04-0, COBISS.CG-ID 11328272, str. 42 – 45

- Lakić, I., “Strategija pozicioniranja javnog TV servisa: Komparativna analiza iskustava BBC, RTS i RTCG”, promocija knjige Zvezdana Vukanovića, Podgorica, 19.09.2006.

- Lakić, I., promocija knjige „Uticaj medijske globalizacije i organizacione kulture na strateški menadžment CNN-a“, KIC „Budo Tomović, Podgorica, 07.03.2005.

- Lakić, I., recenzija knjige „Uticaj medijske globalizacije i organizacione kulture na strateški menadžment CNN-a“ Zvezdana Vukanovića, Podgorica: Oktob, 2004.

- Lakić, I., "Sopstveni model", prikaz knjige "Lingvistika i učenje stranih jezika" Vladimira Sekulića, Pobjeda, 26. oktobar 2002, str. 38
- Lakić, I., prikaz knjige "Lingvistika i učenje stranih jezika", knjiga Prof. dr Vladimira Sekulića, promocija na Pravnom fakultetu u Podgorici, 24.09.2002.
- Lakić, I., prikaz knjige "Vizuelna percepcija u engleskom i srpskom jeziku", autor Vesna Bulatović, promocija na Institutu za strane jezike, Podgorica, 16.09.2002.
- Lakić, I., prikaz knjige "An Anthology of American Literature", urednik Radojka Vukčević, Institut za strane jezike, Podgorica, 16.09.2002.
- Lakić, I., "Udžbenik engleskog jezika Vladimira Sekulića", prikaz izdanja na CD-u, promocija u Domu omladine "Budo Tomović", Podgorica, 03.10.2000.
- Lakić, I., Jezik na kraju 20. vijeka, promocija Zbornika "Language and Literature at the End of 20th Century", Biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica, 07. maj 1998.

17. Rukovodeće dužnosti

- dekan Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore – maj 2022. -
- vršilac funkcije dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, novembar 2021. – maj 2022.
- dekan Instituta za strane jezike Univerziteta Crne Gore, septembar 2004. – avgust 2012. i avgust – oktobar 2015.
- prodekan Instituta za strane jezike Univerziteta Crne Gore, 1995. – 2004.